

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 céntims.
Fora de Palma	2 1/2
Números atrassats	4

Sonará cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (carrer des Call n.º 10), **1 pesseta** à conte de 16 números.

SON TRITLO. (*)

Idées meues.—Son Tritlo està ple de mòrts.—Líteres y Camarots.—Un negòci per s' Ajuntament de Palma.—Un conte trèst en sos dits.—Un ressortí à s'Art gótic.—Y no res pus.

Confés que de vegades tench unes idées de lòco rematat.

Avuy que tothòm calla, avuy que tot dò dòl, avuy que tot es trist, avuy me vénen ganas de fé un article alegre; vuy dí, alegre... fins à un cert punt.

Aquells qui cregan qu'amb ell fas bèsa des mòrts y ses antorxes, no l'haurán entès.

Vatx à esplicá à n'es lectors de L' IGNORANCIA que no entran may à dins es Cementèri, tot lo que no reparan es qui hey entrat qualche pich.

Jò el tench pròu repassat; hey sé ses tresques, perque ha estona que'm bull dins es méu cap un pensament, y salta y bota y va derrera espitxarse cap à la Sala, y entrarsen dins es cervell de qualsevol Alcalde que sia bò per despertá cassos qui dormen.

De mòdo y de manera que si hagués tengut més temps, hauria escrit en castellà ben serío tres articles dedicats à n'es nòstro Ajuntament sobre Son Tritlo, y li hauria dit mil y mil còsas que no sab, à n'es parexe: com es are, li hauria dit qu'es nòstro Cementèri està tot plé de mòrts.

Tan plé, que si va axí, haurán de fé, (y Deu no'u vulga!) allò que feyan per devés Andraitx. (a)

Y li hauria dit es méu parè sobre ses tombes y es panteons, y ses capelles, y es nitxos, y es fossà, y lo demés.

Però vatx girá fuya, pensant per mí matex:—Y qu'has d'anà à dirli à s'Alcalde, de Son Tritlo, si es ample o si es estret, si es alt o si es baix, si està plé o si està buyt?—Y vatx estojà aquelles idées per aprofitarles un altre dia,

còm es are avuy, que me caurán molt bé per posá aquí.

A mòdo, Bon-Jesús! que cap d'es lectors en llegirles hey passi gust, ni'm don rahó! Envant, y ja u veurém!

Ydò, Son Tritlo, (ja he dit que parl amb aquellos que no hi van may,) son nou à déu cortons de terra à un costé, tancats amb paret alta, just abans d'arribà à Ca ses Bièles.

A un qui'l mira de per demunt es pont que té devant, li parex veure una taula de juguetes y santets d'aquells que venen en el Ram.

Sòls no hem cercat quin any el benehíren, ni qui'l va construìt allà ahont se tròba: axò pòch mos importa. Lo cert es que ja existia en temps qu'enterravan en es Camp Roig de l'Hospital, y dins es vassos des convents de frares.

Anem à veure ses obres qu'hey han fetes de vint anys ensa.

Primé, tot eran tombes dins sa terra, axí mateix com encar'are's veuen dins es quadros veys.

No hey havia ni nitxos, ni capelles, ni falta que no hi feyen.

Però ets Ajuntaments de Palma, que sobre higiene pública may n'han tayat tròs bò, s'imaginaren engrandi Son Tritlo sense afegirli terra. Degué haberí qualche comissió des Cementèri que va dí:—«P' es continent estojan es difunts à dins armaris; es nòstros no mos caben devall terra; ydò jà fé armaris!»

Cridären es mañèsta den Frontera (al cèl sia ell;) señären quatre retxes: venga guix y homos, y... que los vá sorti?

Una murada amb quatre sostres de lliteres mal forjades y més mal cubèrtes, qu'en ploure, tot s'abeura, y véssa, y trascola, y ratja, y... no'n parlem pús.

Llavò féren capelles. Ses primeres cauen just devant l'Iglesia, à cada banda de sa costa. Nòltros estam contra sa rigurosa simetria; emperò aqueix pich, l'haguéram adoptada per no veure, fent un carreró, sis portades tan distintes.

Llavò s'estableix un tròs (y no de

terra verge) per sepultures nòves, allà dalt, à l'esquerra com pujam; y dins pòch temps, totes tenguéren amo. Y seiu més capelles, d'esquena à s'hort des capellà.

Llavò, tornan à baix, y trèuen ossos d'un redòl que, d'una pèste ensa era gorét, per fé encara més tombes: y no estan llestes, com ja estan venudes. ¡Ni si establissem el Terreno!

Y are, ivéngan més capelles, à una tira, ja qu'hey ha pròu tirada y que tot fa paret!

¿Y qu'es aqueix llaurá? ¿Qui fa es projectes, y qui los aprova, de tantes obres à la babal-lá?

Ah, bé! que nòltros mos allargam un poquet massa. Si per dins Palma, sa ciutat des vius, tot s'en vá à nòrrí en quant à arquitectura y policia urbana, gens estraùy es que à Son Tritlo, sa ciutat des mòrts, hey vaja més.

Per axò hey veym es camarots à pisos, qu'estan à punt d' esbucarse, uns demunt altres.

Per axò hey veym tantes capelles aferrades y estretes, casi per la forsa.

Per axò hey veym aquelles gabies per demunt ses llòses, embalumant es pas.

A cap Ajuntament li ha passat pe'sa eyma que ja es hora de fé un cementèri nou. ¡Si fos cosa de vòts!

¿No diuen qu'ha quebrat s'Ajuntament? Ydò que no'l mos fassa per satisfé una necessitat: ¡qu'el fassa per negòci! Sòls que s'expropiaßen, per bé públich, quatre corterades sobrarían, per d'aquí à cent cinquanta anys.

No aném de calculá, emperò, à uy li podem trèure es conte de lo qu'hey goñaria es municipi.

Quatre corterades son 705.600 pams.

Llevemne sa mitad per caminals, per capella, dependències y fossà p'es pòbres. En quedan 352.800.

Posèmlos, un amb s' altre, à quatre sòus y mitx. Valdrán 79.380 lliures mallorquines. (b)

(b) Es quadro n.º 5 de Son Tritlo que s' estableix per ferhi tombes aislades, à rahó de 60 fins à 100 duros es trast, vé à sorti à rahó de unes 5300 lliures per cortó. ¡Y no es à terra verge!

(*) Aquest articlo va essè escrich y publicat p'Els Mòrts de l'any 1872, y el reproduïm suposat que casi tot es aplicable à s'estat actual des nòstro Cementèri.

(a) Los cremaván per fé llòch à n'ets altres.

Llevemne per sa compra des terré y per ses parets y edifici 19.380. Romanen 40.000 duros.

Y are, ¿qui es que dupta que d'aquí à vint anys (si avuy se priva de fé tombes nòves dins *Son Trillo*) s'ha despatxat es solá des nou projecte?

Sí, dins vint anys; que tot seria es comensà y qu'es fes mòda prendre trasts; porque en ses tombes es en lo que un pare o un hereu gasta es doblés de molt bon gust.

Y à més, entenguemnos; nòltros no feriem capelles en teringa, ni bateries de calaxos, ni tombes amb ses quatre parets totes mitjeres.

Nòltros voldríam un cementèri tot jardí, a terra nivellada, amb s'oratori en mitx, amb dependències, per un sacerdot, y per fossés, y per sa gent que hi vetla, y per facultatius, y per un jardí, y per cotxes, y etc., etc.

Nòltros voldríam que à més de ses tombes ordinaries voltant ses parets, hi hagués uns daus per sepultures aislades, amb sos retxats corresponents; y ses capelles (qu'haurian de essé pòques) unes lluñ de ses altres entre mitx de abres, porque axò es s'únic mòdo de logrà bòns efectes y de ferles menos insalubres.

Nòltros voldríam un local, separat, decent, per enterrá es qui no son catòlichs. (c)

Y si axò se feya, hauríam acabat de veure aquestes lāpides, esquena per esquena, (son ses modernes!) que pareixen una tota sola serrada just per mitx. Y no veuriem aquelles taques grògues regalimant p'es nitxos d'un mòdo repugnant; ni à ses capelles confondre ses mollures des Vignola amb archs punta-de-metla.

Si axò se fés, ja se suposa qu'entaria es gust à nes particularas y s'emulació entre ets artistes, que tot fa falta! y no veuriem tantes *capsaleres de llits de pagés* en llòch de panteons. Y no veuriem *panestatges gótics*, ni buròts francesos, ni gràbies per fieres, ni inscripcions bajanes, ni tantes altres còses com à *Son Trillo* s'veuen.... ¡Pobre Art gótic! ¡Y que de pichs t'han mort à gobiades!

Si axò se fés, amb un sol guardiá, no se veuriens ses escultures destrossades per caps-buyts, ni quintilles roñoses de un batxillé novell embrutant amb so lapís es nom d'una donzella.

Si axò se fés, no veuriem *enterrd* per mèdi d'un ernal, per enforzá es bauls dins sostres desjuntats y plens de degostisos.

Però... y jò ¿que somiy? Perdonau-me, lectors; volia fer un article alegre per distrereyos sa melancolia, y vextx que

m'he posat formal fent un cementèri à l'aire.

D'axò que vos he dit, no'n conteus à cap Alcalde, porque estich ben segù que proposá es méu projecte seria perdre es temps y es llexiu.

¿Voleu un conseix méu? Es dia en que es declarí sa *llobregat de cementèris*, que ja no's pot torbá, uniuvos dèu à dotze y feysne un de nou. Jò vos promet ganancia, que axò de morirse es feyna segura, y la Mòrt heu té à escarada s'omplí tombes.

Però, en es titols de propiedat que dèu, feishi constà que may per may treureu ets ossos ni veutareu ses cendres axí com se solé fé à dins *Son Trillo*.

¿Quin crimen han comès es nòstros avis porque desbaratem ses calaveres, si no es d'havermos engenrat à nòltros, frys desagrahit?

Ja qu'es domicili d'es qui viuen sols es respectat en teoria, que'u sia en pràctica es vás d'es difunts.

Ja que vivim dins guerres y avalots demunt la terra, que mos dexin en pau y en descans devall la terra.

¿No es veritat que feya riure aquest article? Ydò, si teniu có y enteniment, meditaule de veres y jò vos jur que ploraréu.

Per 'vuy no dich res piùs.

B. F.

S' ATLOTA PROMESA.

—¿Tú aquí, assegut à la Rambla, Ahont séuen es veys xaruchs?
—Ay, bon amich! ¿No conexes Qu'estich esperant qualcú?
—Vuy essé de sa partida:
¿Quin nou fet portau mogut?
—A partides de folgansa
No m'hi veurás ana piùs;
Jò espér que pas una atlota
Qu'es es conòrt des méus uys.
—Mala esperansa es aquesta!
Sos atlotes son just fum
Que's gira amb so vent que reyna...
—Qu'ella passará, es segú.
—¿Y si avuy muda sa volta?
—No es possible que la mud'.
—¿Y si l'obliga sa mare?
—Tota sola vendrà avuy.
—Ja es casada?—No: fadrina.
—¿Tú l'estimas?—Més no puch.
—¿T'estima ella?—Anit passada,
Amb llàgrimes en ets uys,
Devant Déu me va prometre
S'amor més sant y més pur.
—Si per espòsa la cercas,
Jò't diré si tens bon gust.
—Per espòsa l'he triada,
Y heu serà dins un temps èurt.
—Y sa mare, ¿com la dexa?
Passetja sense ningú?
—Perque sa volta es en cotxo
Cap al camí de Jesus.
—Ara hey caich! Tú l'has robada,
Y anau à casarvos lluñy.

—Ben lluñy farém ses noviances.

—M'has de dí qui es ella...—Al punt
Veurrás que la passan pòbres
Y sacerdots qu'entre llums
A enterrarla la s'en dúen
Estesa dins un baul.

P. A. P.

INUNDACIONS.

¿Qui no sab, à n'aquestes hòres, s'imensa desgracia qu'aflixix sa bella ciutat de Murcia, y altres poblacions tan importants com Almería, Lorca y Oriola?

Una espantosa inundació ha fet malbé centenars de corterades d'aquella hòrta fertilissima, convertint en pòbres miserables à moltes personnes y famílies qu'hey tenian es seu remey. ¡Quin aspecte de desolació y de miseria! Viles y llogarets qu'are no son més que clapés de ruines, cases passades per uy, abres y tota casta de bestià, que s'aygada's en ho ha duyt, cornellàs y sementés y hòrts tots tapats de llim y fanch, que no's poden conrà; resultantne d'axò pèrdues grandissimes.

Tot axò no seria res, si no s'hi hagués d'afegí un sens-fí de víctimes qu'hey han perdut sa vida. Diu qu'es mòrts, à l'hora d'are, passan d'un milenà. Viudes que romanen sense espòs, infantons sense pare ni mare, gent desditxada que roman sense un fil de ròba per vestirse, y sense un trist boci de pá que durse à sa boca.

Aquesta desgracia es massa gròssa, porque hey haja un cor honrat, un'ànima generosa que no'n tenga compassió, y no procur remediarla en lo possible.

Tota Espanya ha pegat un crit de sentiment, y es fòch de sa caritat ha espiretjat per tot. Govèrn y Autoridats del Rey en avall, Corporacions, periòdichs, y tota classe de personnes han fets cuantiosos donatius per atendre à tantes malanades víctimes.

Mallorca fins are no es romasa enresa: pòbres y richs han volgut doná un testimoni des seus sentiments humanitaris en favor des malanats germans nòstros de Murcia. Es diaris publican llargues llistes de gent caritativa: s'han organisat Juntes de señòs y de señores que recullirán ses llimosnes des vecindari; y es resultat obtengut fins are, fa esperar qu'es mallorquins no serán es més enderrerits en aquesta bona obra humanitaria.

Així heu esperam; y si no coneguésssem tant es bon có des nòstros paysans, axecaríam encara sa nostra veu humil, excitantlos à sa caritat. Sabem cert, emperò, que no'u necessitan; y que los bastarà sa veu de sa conciència, més poderosa que sa nostra, per impulsarlos a fé tot es bé possible à n'aquella gent

(e) Axò s'ha fet retayant un dau à nes nòstro cementèri, y si hey haguassin d'enterrà tots es que bravetjan de no essé catòlichs, de cop l'haurian d'axampia.

malanada, que necessita y espera tòt remey.

Fins y tot Fransa, Italia y altres nacions estrangeres han donat bón exèmple. ¿Y voleu qu'Espanya, sa nació entre totes noble y generosa, romanga enrera? No tengueu pò: no hi romandrà. Ni sa nostra província tampòch.

N'estam segús.

O.

EPITAFIS. (*)

Aquí jau un mallorqui
Qu'à noranta anys arribá,
Y vuytanta nou n'emprá
En menjá, fumá y dormí.

Aquesta es sa sepultura
De D.^a Rosa de Espina.
—Amb so séu nom s'endevína
Es séu gèni y sa figura.

Descansa aquí un empleat
Que may se ve à está cansat.

Sepultura d' En Palou,
Revolucionari etèrn:
No'l volguéren à l'infèrn,
Per pò de que armás renou.

Descansa aquí D. Libòri
Que quatre pichs se casà,
Y dret à n'el cèl pujá
Sense passá purgatori.

San Pere, de bat en bat
Ses pòrtes del cèl li obria,
Perque el pòbre ja tenia
Pagat per adelantat.

Aquí está enterrat En Pleta,
Gran jugadó de tresillo:
Jugant una voltereta,
La mort li doná codillo.

Aquí reposa en Lluiset;
Mori d'amor.—¡Oh angelet!

Aquí des general Clà
Ses cènres están guardades;
En vida, no's pronunciá
Més que trenta set vegades.

D'es llibertí Jaume Antòni,
Axò es es sepulcre séu:
Vá doná ets ossos à Déu
Y sa carn à n'el Dimoni.

Aquí estan, frets y gelats,
Es restos de na Riteta,
Que perdia sa xaveta
Derrera ets enamorats.

May tengué es séu coret buyt;
Y morí d'una rabiada
Quant la va havé abandonada
Es qui feya vint y vuyt.

Aquí jau D. Llop Alòu,
Un oradó de gran talla.
—¡Gracies à Déu qu'are calla!
Passau, no fasseu renou.

Aquí un jutge molt formal
Reposa y dorm com un peix.
—Ja feya en es tribunal
Dos dobbés de lo mateix.

Reposa aquí un mentidè
Que à s'instant que badayava,
«Som mort! som mort!» esclamava;
Y ningú, ningú el cregué.
Quant ja va está amortayat,
Deya un, tot boca badada:
—¡Es sa primera vegada
Qu'ha dita una veritat!

M. O.

CORRESPONDENCIA.

Srs. Redactors de L' IGNORANCIA.

IGNORANTS AMICHS: Varies vegades me heu pregat perque prengués sa ploma y vos omplís qualche columna des vòstro periòdich. Avuy caurá bé, y será per donarvos un bón consej.

Feysme favor de no pérde es temps y sa llevó, barayantvos amb el *Mosquito*. Dexaulo giscá en bon'hora, y feys es vòstro cap envant.

¿Qu'en treureu d'haverles amb un periòdich que no representa res, que no respon à cap objècte digne y de profit, y que no té gens ni mica de mèrit moral, ni sisquera literari?

Ben mirat, ¿qu'es el *Mosquito*? Tres planes de fades beneytures, y una de mònons pintats à escarada, (que encare es lo menós xerèch que té.)

Y es redactós del *Mosquito*, ¿qui son? Es séu mateix empeño d'amagá sa cara y posarshi una ventaya devant, demostra sa bondat des séu periòdich. N'estan empagahits (y fan molt bé,) de que sàpien qu'es fet séu. Vòltros, mal que mal, tothom sab qui sou, y vos presentau cara alta y descuberta.

Però, encare que s'amagan es qui escriuen el *Mosquito*, es públich s'en riu d'ells, y los anomena, y sab qui son, y ha pogut conexe sa séua aygordent quants de graus fa.

Creysme à mí: dexaulo fé, dexaulo esbravá, que pòch temps n'hi queda. Tench noticies de que el *Mosquito*, de cada número, *tira* més exemplàs. La gent comensa à embafarsen, y li fa barres. He vist p' es méus propis uys que, cada dilluns, demunt es taurell de can Borràs, y d'altres punts de venta, hey romanen tres munts de periòdichs: dos molt petits, de *Violons* y d'*IGNORANCES*, y un caramullot gròs de *Mosquitos*.

Si axò seguex axí, com es probable, aviat devallàrà es papé; s'entén, es papé d'embolicà safrà y espicies.

Si cercau s'opinió d'es públich imparcial que vos lleget a tots tres sense passió ni tirria, sentiréu que diu: — «L'*IGNORANCIA* pot viure, y el *Violon* també: un y altre poren sostenirse molt de temps; are lo qu'es el *Mosquito*, tal com es, no té condicions de vida: el pòbre va tisich; just té sa pell y ets ossos, y ses primeres fredós el matarán.»

En nòm d'es bón sentit, deixau anà el *Mosquito*, ¡digla lo que digal! Y si acàs, imitant s'adagi, podreu esclamá: «Saluet de mosquit no puja al cèl.»

Ja val més que comenséu à cabilà s'epitafi qu'aviat haurà mesté. Si no n'hi fan de milló, li posarém aquest, que qualcú ja li té compost:

Enterrat sense cap pompa,
Aquí reposa el *Mosquit*
Qu'à n' es pòch temps de sortit,
Va fè s'arròs pe' sa trompa.
No dexá herequs, ni llegats,
Ni pares li coneuguéren:
A tots es qui l'escriguéren
¡Deu los haja perdonats!

Dispensau, amichs, sa doctoria qu'he cregut que vos havia de fé, en profit vòstro, y disponeu en quesvuya des vòstro camarada,

J. B.

COVERBOS.

Una vegada el Pare Ferré del Sant Esperit, que molts des qui viuen à Mallorca l'han conegit, feya la volta vòrera de Ciutat, y quant arribá à ses Quatre-Campanes, se topà amb un metje que venia de fé s'anatomia à un cadáver, à Son Tritlo.

—Bones tardes tenga, Pare Ferré, i que se passejia?

—Vench de veure un malalt de sa *Sini d'en Gil*, y está ben esfondrat.

—Jò vench des cementèri d'examiná un cadáver. Y, ¡creuria, Pare Ferré, que en tants com n'he regoneguts y trossatjats, may, à cap d'ells li he pogut afiná s'ânsa?

—Oh! no s'estrañ per axò; jò tench tractats y coneuguts molts d'hòmos casats que pertenexen à sa confraria de Sant March, y, ¡creuria que may los he afinat ses mañes?....

Y dihuen si aquell metje era prohòm de dita confraria.

* *

Tothom sab que à la major part des pòrts de mar se necessita un pràctic per dirigi es barcos, quant entrancò surten; y que abans d'arrià veles solen tenirles lligades amb jonchs à fi de que sense destorb y totes à la una se desfasin y s'estenguen, quant es capitá vòl posà es barco en camí.

(*) Traduits o imitats, casi tots, d'altres epitafis castellans originals de D. T. A. y D. L. C.

Ydò, una vegada un patró molt vey jeya estramunciat, amb un sacerdot en es capsal des llit que li ajudava à bé morí.

Defora de ca-séua hey havia un estòl de marinés qu'estaven al pairó esperant la feta. Amb axò n'arribà un, y lo primé de tot que los demana, diu: *¿y qu'es, y còm se tròba es patró?*

Y un altre que just llavò sortí de veurel, li respongué:

—Ja té enjocat, y es practich à bordo: de còp navegará.

**

Un pobre sabaté à forsa de fé seyna y de cualque disgust que li doná sa dòna, vā agafà una pipida que l'arribá à ses pòrtes de la mòrt. Quant ell vā veure que ja no tenia remey, un dia vā cridà sa dòna, y li digué:

—Veus, Juana María, jò, per lo que vextx, de còp te deixaré, y tú romandrás viuda; encara ests jove, y te costaria trabay dū sa hotiga tota sola; en Miquel, es fadri majó, es un bòn allòt que sab fé contents es parroquians; tòb que te convendria casarte amb ell, perque...

—Si t'he de dí la veritat, (respongué ella,) à mi me sab greu que t'hajes de mori; però, no tenguis maldecaps, perque lo que m'aconseyes, es lo mateix que jò y en Miquèl ja teniam pensat.

—Mira, Juana María, sols un favó te deman, y es, qu'espereu, al manco, que jò sia mòrt....

¡Veys aquí un bòn hòmo que se degué morí ben aconhortat!

**

Deya un ninet pobre à un sort molt acomodat y molt avaro:

—Ha dit mumare si mos voleu dexá un pa.

—¿Que dius? Parla fòrt, que no t'he sentit.

—Ha dit mumare si mos voleu dexá dos pans.

—¿Dos? ¡ah, polissó! Tu primé no més havias dit un!

**

S'altre dia, un manacorí, per devés sa Ferrería demanava à un cafetero que li donás es dret per arribá à n' es Born, perque segons deya, s'en havia d'anà à Manacò en so *trench* de les dues.

—Ydò, hòmo, que no vos convé més...

—Ja sé jò lo que dich; vuy anà à n' es Born, perque jò no sé ses tresques per Ciutat, y jò sé que p' es Born passan ses giñes, y jò en prende ses giñes ja sé cert que afinaré s'estació, y d'allà à Manacò no tench mesté ningú.

Aquell li doná es dret de cap à plassa y per sa còsta que devalla à n' es Mercat.

Es manacorí, tot d' una que veu es rails, pren es tòt per avall y no s'aturá fins à n' es Mòll.

—¡Axò heu han mudat! deya ell còm veaya es barcos. De vegades diuen còm

un hòmo se pèrt, anant per bon camí! No tench altre remey que tornarmen à la vila pe sa carretera.

Y lo bò va essé, que quant hey arribá, sa primera noticia que vā doná à sa dòna, diu: —Es ciutadans han girat es *carril*; en llòch d' arribá à Manacò, are vā à n' es Mòll.

—¿Qu' estás bièl?

—No'm fassis el contrari; còm jò t'ho dich, es que heu vatx tocá amb sos pèus. —El pobre deya vè!

**

Un sollerich que carregava d'alga, devés es Portitxòl, còm tengué es carro à caramull, péga còp d'jarri! à n' es mul; però aquest no poria arrencá, y reculava.

L' hòmo s'hi enfadá, y comensá à donarli garrotades, p' es cap y tot.

Un qui s'ho mirava li digué:

—¡Vaja! no li peguéu p' es morros, que pateix massa s'animal.

—¿P' es morrus? (diu es sollerich rabiós,) jyòd p' es morrus! Ell nu ha de tuká pitu!

**

Es jutje d'un tribunal, mentres fugetjava es paperots, demanava à s'acusat, qu'era molt cara de suo:

—¿Vos ja heu estat altres vegades à presili?

S'acusat: —Jò, no seño; ¿y vosté?

**

Un atlotet tudòssa s'examinava de llatí. Es seu tio, que formava part des tribunal, li havia dit: —¡No't retgires! Si t'demanan qualque cosa que no sàpies, ja'm mirarás, y d'un mòdo o altre, t'ho diré.

Vé que li preguntan: —¿Que significa ego?

S'atlot no s'en recorda; gira ets uys à n'el tio, y el veu qu'amb un dit se pegava toquels à n' es pit. Y contesta tot satisfet:

—Ego?... ego? ¡Es guardapits del tio!

**

—¿Però, que fa? —li deyan à un empleat, —tot lo sant dia assegudet à sa cadira.

—Ja'u veu, (responía ell,) esper que tòquen les dues per anarmen à diná.

**

Es Manaments de sa dòna casada, son dèu.

Es primé: Estimá s' hòmo sobre totes les còsces.

Es segon: No jurarli amor en vā.

Es terçé: Ferli festes.

Es quart: Honrarlo més que à son pare y sa mare.

Es quint: No atormentarlo amb exigències, capritxos, ni refuñuñs.

Es sisé: No enganarlo ni de paraula ni d'obra.

Es seté: No gastá dobbés en *perifollos*. Es vuité: No marmulá, ni finjí attachs de nirvis, ò còses per l'estil.

Es nové: No desitjà més qu'un proxim, y aquest ha de essé es seu marit. Es desé: No codiciá es *lujo* d'altri, ni aturarse à mirá es mostradós de ses botigues.

Aquests dèu Manaments s'enclouen à sa caxeta des polvos d'arròs, y deuen d'aquí treurerlos ses dònes per lletgirlos dotse vegades cada dia.

PORROS-FUXES.

SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Un bocco, si té vent, camina, tant si's gròs com si's petit.*
SEMLANSES.—1. *En que no los pagán.*—2. *En que té billet.*—3. *En que les compren à pareys.*—4. *En que té bon llom.*

ENDEVINAYA.—*Caragòls.*

GEROGLIFICH.

Tal | & | RI Tal

T Endiana RI

UN JAY.

SEMLANSES.

1. *En que s'assembla un pou à una le-vita?*
2. *Y un canonge à un hòmo casat?*
3. *Y una tortada à un espedient?*
4. *Y un ministre d'Hacienda, à n' es re-lloitge de San Francesch?*

ENDEVINAYA.

Don sa riquesa à cualcú,
Y ningú à ca-séua'm vòl,
Quant sòm de penes consòl
Y d' es mals remey segú.

P.

(*Ses solucions, dissapte qui vè, si som vius.*)

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

UNA ERMITANA: Aviat insertarém aquelles globes de sa Seuvatgina. Ses que mos envia únicament no son tan ben fetes.—UN PICAPEDRE: Tan poca cosa no val la pena.—E. Aprofitarem un parey d'endevinayes.—SALTIMBANQUIS: Mos pensavam qu'era mort. Lo de les Vèrges no arribá d' hora: ap rofitarem es geroglifich: ses semblanses y lo demés, si à vosté li apareix, heu dexaré està.—FUSTRES DE BUJA: Aniran un parey de semblanses.—DOS DE FORA MALLORCA (*Madrid.*) Gracies de s'endevinaya: les mos envien un poch més envitricollades, si es possible.—B. J. M.: Llàstima que lo seu arribás tart! Quant mos ho entregaren, es numero ja estava compaginat.

1^{er} NOVEMBRE DE 1879.

Estampa den Pere J. Gelabert.